

37.	građana prilikom obavljanja dženaze) Alipašino polje, Trg ZAVNOBiH-a Stradanje učenika i učiteljske za vrijeme nastave OŠ "Fatima Gumić" 1993.	09.11.	Kanton Sarajevo Općina Novi Grad OŠ "Fatima Gumić"	Prema programu nosioca obilježavanja Polaganje cvijeća
38.	Stradanje građana u ul. Ilije Engela i Žrtava Fašizma 12 Otoka), 1993.	10.11.	Kanton Sarajevo Općina Novi Grad	Polaganje cvijeća
39.	Drvenija, ul. H. Krečevljakovića 47, 1993.	29.11.	Kanton Sarajevo Općina Centar	Polaganje cvijeća
40.	Drvenija (kod škole), ul. Obala Kulina Bana i Gimnazijska, 1993.	14.12.	Kanton Sarajevo Općina Centar	Polaganje cvijeća
IV	Opis događaja	Datum obilježavanja	Nosioci obilježavanja	Način obilježavanja
1.	Dan Općine Stari Grad	02.05.	Općina Stari Grad	Prema programu nosioca obilježavanja
2.	Dan Općine Centar	02.05.	Općina Centar	Prema programu nosioca obilježavanja
3.	Dan Općine Novo Sarajevo	16.05.	Općina Novo Sarajevo	Prema programu nosioca obilježavanja
4.	Dan Općine Novi Grad Sarajevo	16.12.	Općina Novi Grad Sarajevo	Prema programu nosioca obilježavanja

*Obilježavanje događaja gdje je Grad Sarajevo učesnik u protokolarnim aktivnostima prema Kalendaru obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda narodnooslobodilačkog rata iz perioda 1941.-1945. i odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.- 1995. Kantona Sarajevo, gradskih općina, udruženja i drugih nosilaca obilježavanja, osim u tački 23. gdje je nosilac obilježavanja Grad Sarajevo.

Prijedlog Kalendara je podložan izmjenama i dopunama!

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 40. sjednici, održanoj dana 30.07.2020. godine, donijelo je

ODLUKU O UTVRĐIVANJU NACIONALNIH KULTURNIH DRUŠTAVA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD SARAJEVO

Član 1.

I. OPĆE ODREDBE

Ovom Odlukom utvrđuju se nacionalna kulturna društava od posebnog značaja za Grad Sarajevo (u daljnjem tekstu: "Kulturna društva") i način njihovog sufinansiranja.

Član 2.

Kulturna društva iz člana 1. ove odluke su:

- Bošnjačka zajednica kulture "Preporod",
- Hrvatsko kulturno društvo "Napredak",
- Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta",
- Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo "La benevolencija".

II. KRITERIJI I NAČIN SUFINANSIRANJA KULTURNIH DRUŠTAVA

Član 3.

Kulturna društva iz člana 2. ove odluke, Grad Sarajevo će sufinansirati iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva sa pozicije: Primjena Odluke o utvrđivanju nacionalnih kulturnih društava od posebnog značaja za Grad Sarajevo.

Član 4.

Sufinansiranje kulturnih društava, iz člana 2. Odluke, vršit će se u skladu sa sljedećim kriterijima:

1. izvod iz registra kulturnog društva za sufinansiranje kulturnog programa, odnosno manifestacije (original ili ovjerena kopija ne starije od šest mjeseci);
2. uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj i broj transakcijskog računa u poslovnoj banci (original ili ovjerena fotokopija ne starije od šest mjeseci);
3. prijedlog godišnjeg plana rada - programa, uključujući plan troškova;
4. uticaj ponuđenih kulturnih programa na razvoj kulture, multikulturni i multietnički karakter Grada i međunarodnu promociju Grada Sarajeva;
5. uticaj ponuđenih programa na podršku mladim talentima i stvaraocima u oblastima kulture;
6. finansijski izvještaj o utrošku sredstava odobrenih u prethodnoj godini.

Član 5.

Kulturna društva su dužna podnijeti zahtjev za sufinansiranje, gradonačelniku/ci Grada Sarajeva, sa dokumentacijom iz člana 4. Odluke i to najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Administrativnu obradu podnesenih zahtjeva iz stava 1. ovog člana, sa aspekta ispunjavanja kriterija iz člana 4. Odluke, sa prijedlogom iznosa budžetskih sredstava, vrši nadležna Služba, te isto upućuje gradonačelniku/ci Grada Sarajeva, u cilju utvrđivanja potrebnih namjenskih budžetskih sredstava za narednu budžetsku godinu.

Za realizaciju namjenskih sredstava u Budžetu Grada Sarajeva, kulturna društva podnose zahtjev gradonačelniku/ci Grada Sarajeva za realizaciju istih, a na osnovu kojeg se zaključuje odgovarajući ugovor.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6.

Nadzor nad provedbom Odluke vrši gradonačelnik/ca Grada Sarajeva, putem nadležne Službe, i o provođenju iste, jednom godišnje informiše Gradsko vijeće Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva prilikom utvrđivanja Budžeta Grada Sarajeva za narednu godinu, može vršiti periodično revidiranje opravdanosti sufinansiranja kulturnih društava iz člana 2. ove odluke.

Član 7.

Izmjene i dopune Odluke vrše se na način i po postupku za njeno donošenje.

Član 8.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-791/20
30. jula 2020. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Dr. Igor Gavrić, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08), a u vezi sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka ("Službeni glasnik BiH", br. 95/12 i 41/16), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na 40. sjednici održanoj dana 30.07.2020. godine, donijelo je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA
BUDŽETA GRADA SARAJEVA PLANIRANIH ZA RAD
KLUBOVA GRADSKIH VIJEĆNIKA**

Član 1.

U Odluci o raspodjeli sredstava Budžeta Grada Sarajeva planiranih za rad klubova gradskih vijećnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 32/13, 3/17 i 27/17) u članu 3. (Raspored sredstava) u stavu (1) tačka a. iza riječi "koje", riječ: "imaju" zamjenjuje se riječima: "su osvojile".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-792/20
30. jula 2020. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Dr. Igor Gavrić, s. r.

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva na 40. sjednici, održanoj dana 30.07.2020. godine, donijelo je

**ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O ZAKUPU
POSLOVNIH PROSTORIJA DIJELA PRIZEMLJA
ZGRADE VJEĆNE VATRE PLOŠTINE 669,02 m²**

Član 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Sarajeva daje saglasnost na Ugovor o zakupu poslovnih prostorija dijela prizemlja zgrade Vjećne vatre površine 669,02 m².

Član 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Sarajeva da potpiše Ugovor o zakupu poslovnih prostorija dijela prizemlja zgrade Vjećne vatre površine 669,02 m².

Član 3.

Sastavni dio ove Odluke je Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-GV-02-793/20
30. jula 2020. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Gradskog vijeća
Dr. Igor Gavrić, s. r.

UGOVOR

o zakupu poslovnog prostora

UGOVORNE STRANE:

ZAKUPODAVAC: Grad Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Hanđijic

	Kreševljakovića 3 (u daljem tekstu: Grad Sarajevo), zastupan po gradonačelniku Sarajeva g. Sraka Abdulahu,
ZAKUPAC:	Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u daljem tekstu: Delegacija EU), sa sjedištem u Sarajevu, Skenderija 3, zastupana po četu Delegacije, ambasadoru Sattler Johannu,

Budući da strane uzajamno priznaju i ovime potvrđuju i saglasne su o sljedećem:

- da je poslovni prostor u Sarajevu - Centar koji se nalazi u ulici Maršala Tita br. 62, ukupne površine 4.319,47 m², upisan u zemljišne knjige pod br. 1101 (katastar IV, katastarska čestica 2002.) dodijeljen Gradu Sarajevu i kantonalnom Ministarstvu finansija na korištenje u skladu s Odlukom Vlade FBiH br. 1210/2019 od 24. oktobra 2019. godine, objavljenoj u "Službenim novinama Federacije BiH", br. 97/19 od 25. decembra 2019. godine;
- da je u skladu sa navedenom Odlukom Vlade FBiH prizemlje predmetne zgrade ukupne površine od 751,63 m² dato na korištenje Gradu Sarajevu;
- da je Grad Sarajevo voljan dati u zakup prizemlje predmetne zgrade u ukupnoj površini od 669,02m² Delegaciji EU u svrhu otvaranja EU info centra u Sarajevu;
- Delegacija EU se obavezuje da snosi troškove rekonstrukcije fasade, vanjske stolarije i krova cjelokupne predmetne zgrade u iznosu koji će se utvrditi posebnim ugovorom između ugovornih strana na osnovu predmjera radova iz glavnog projekta odnosno ugovora sa izvođačem radova.
- da Grad Sarajevo izjavljuje i garantira da ima valjana ovlaštenja i legitimaciju za sklapanje predmetnog Ugovora te izvršavanje svojih obaveza te da nema potraživanja trećih strana koja bi mogla ometati nesmetano korištenje i uživanje predmetne imovine od strane Delegacije EU-a;
- da Delegacija EU-a uživa diplomatske povlastice i imunitete u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine i Ugovora o osnivanju zaključenog između vlasti Bosne i Hercegovine i EEAS iz 1996. godine.

Član 1. Predmet Ugovora

Grad Sarajevo ovim daje u zakup, a Delegacija EU-a ovim prima u zakup, poslovni prostor u prizemlju zgrade koja se nalazi u ulici Maršala Tita br. 62, ukupne površine od 669,02m².

Poslovni prostor koji se daje u zakup Delegaciji EU-a sastoji se od prostorija označenih kao 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 10A, 11, TREZOR, WC1, WC2, ŠALTER SALA, 2/3 AULA, 1/3 AULA, H1, P4 u cijelosti u skladu s priloženim tlocrtom koji je sastavni dio Ugovora.

Delegacija EU-a koristi zakupljeni poslovni prostor u svrhu otvaranja i rada EU informativnog centra.

Član 2. Period važenja Ugovora

Ugovor se zaključuje na period od 20 godina, uz mogućnost produženja za isti period kroz zaključenje aneksa Ugovoru o zakupu, uz potpis obje strane, najkasnije tri (3) mjeseca prije datuma isteka predmetnog Ugovora o zakupu.

Ugovor o zakupu stupa na snagu danom njegovog potpisivanja, do kojeg datuma će poslovni prostor koji je predmet zakupa biti na raspolaganju za nesmetano korištenje i uživanje od strane Delegacije EU-a prema uslovima iz ovog Ugovora.